Ренат Харис



ЛАП · ЛАП

© Татарстан китап нәшрияты, 1992



Ренат Харис

Лап-лап

ШИГЫРЬЛӘР

Фәридә Хәсьянова
рәсемнәре

КАЗАН
ТАТАРСТАН КИТАП НӘШРИЯТЫ
1992



ЛАП-ЛАП

Лап-лап, лап-лап,
аю килә атлап.
Бөтен төше тузан,
чәче-башы тузган.
Аюга ни булган?
Аюга ни булган?

Берни дә булмаган —
куян туп уйнаган,
тупка каты типкән,
туп очкан да киткән,
төшкән ул чокырга,
чокырда чытырман.
Аю тупны күргән,
алып менеп биргән.



БОТКА

Газлы зәп-зәңгәр утта
әни пешерә ботка.
    Юган ярмасы — сары,
    исеме була тары.
Ярманы суга салды,
суны кайнатып алды.
    Сөт өстәде аннары,
    тоз өстәде аннары,
май өстәде аннары,
һәм ботка булды тары.



ЧӘБӘК-ЧӘБӘК

Чәбәк-чәбәк-чәбәк,
тоттык алтын чабак.

Алтын чабак кайда?
Ул табада, майда.

Тыпырчына чабак —
чәбәк-чәбәк-чәбәк.


1
2

ЧИКЕРТКӘ

Сикер, сикер, чикерткә,
ә балаңны сикертмә —
балаңның боты кыска,
сикерә алмас оста,
җиргә егылып төшәр,
төшәр дә башын тишәр.
Ятыр аннары чирләп,
чер-чер итеп черелдәп...



ӘЛЛИ БЕЛӘН БӘЛЛИ

Безгә килгән Әлли,
безгә килгән Бәлли.
Әлли ефәк шәлле,
Бәлли мамык шәлле.
Шәлен салды Әлли,
шәлен салды Бәлли.
Минем өскә Әлли
япты ефәк шәлне.
Синең өскә Бәлли
япты мамык шәлне.
Йокы җылы, тәмле,
йокы җылы, тәмле...

ЙОКЫ

Йокы керде күземә,
тынгы бирми үземә —
ачтыра да яптыра,
тик утырам аптырап.

Аннан керде авызга —
кара син бу явызга:
ачтыра да яптыра,
һава гына каптыра.

Тагын бер тапкыр кергәч,
мин Йокыны алдадым —
авызымны яптым да
кирегә чыгармадым.

Бигрәк дөрес иткәнмен —
йоклаганмын-киткәнмен...





БАШМАК КИГӘНДӘ

Менә безнең уң башмак.
менә безнең сул башмак.
Уңын киябез башта,
аннан киярбез сулын...
Уңын алдан кигәннең
уңа икән, ди, юлы.
Уң аяк безнең әзер.
Сулын киябез хәзер.

ШЫГЫР-ШЫГЫР

Минем аяк астында
кар шыгыр-шыгыр итә.
Шулай каты басканга,
әллә ул елый микән?

Аякларым туңганда,
тыпырдап биеп китәм.
Әллә мин җылынсын дип,
ул такмак җырлый микән?



ӘНИЕМ

Әнием минем матур,
күзләре якты, көләч.
Шундый күңелле була
ул өйгә кайтып кергәч.

Мин елышам әнигә,
әни миңа елыша.
Битләре аның кайнар,
ә куллары йоп-йомшак.

Конфет та кирәк түгел,
кирәк түгел курчак та,
чөнки мин әниемне
алдым инде кочаклап.





ҮЧТИ-ҮЧТИ

Үчти-үчти үчтеки,
үсте китте кечтеки.
Үсте, үсте — зур булды,
таза һәм матур булды,
акыллы, зирәк булды,
һәркемгә кирәк булды.

КЫЗЫЛ АТ

Минем кызыл атым бар.
Аның ялы кап-кара.
Атым йөгерә алмый,
атым тәгәрәп бара.

Тояклары юк аның,
көпчәкләре генә бар.
Кап-кара көпчәкләре
дүрт аякка ике пар.

КАПИТАН ӘТӘЧ

Безнең авыл өстендә
тишелде болыт төбе —
бер сәгать яуды яңгыр
чиләкләп койган кебек.
Ишек алдын су басты.
Ярык имән тагарак
лапастан чыкты йөзеп,
әйтерсең лә бер кораб.
Тагаракта, кәпрәеп,
безнең яшь әтәч тора.
Тагарак капитаны
«Борчак күп!» — дип кычкыра.
Тавыклар кыт-кыт килеп
йөгерешә лапаста:
— Әтәчебез, коткарчы,
безне монда су баса!..
Әй гайрәтләнә әтәч
күлдәвек уртасында,
тик ярдәм итми, чөнки
капитан судан курка.



БОРЧАК

Бер әтәч,
тугыз тавык
алганнар
борчак табып.

Күп күренгән
аларга —
тотынганнар
санарга.

Һәр тавык
берне алган.
Әтәч
борчаксыз калган.

Әтәч кычкырган
шулчак:
«Кайда
унынчы борчак?»





ЭЧТӘЛЕК

Лап-лап 3
Ботка 4
Чәбәк-чәбәк 5
Чикерткә 7
Әлли белән Бәлли 8
Йокы 9
Башмак кигәндә 10
Шыгыр-шыгыр 10
Әнием 12
Үчти-үчти 13
Кызыл ат 13
Капитан әтәч 14
Борчак 15

ББК 84 Тат-5
Х33

Ренат Харис

Х33 Лап-Лап: Шигырьләр.— Казан: Татар. кит. нәшр., 1992.—16 бит.
ISBN 5-298-01125-Х

Х $\frac{4803560202-085}{\text{М132 (03)}-92}$ 207—91

МӘКТӘПКӘЧӘ ЯШЬТӘГЕ БАЛАЛАРГА

Харисов Ренат Магсумович

ЛАП-ЛАП

(на татарском языке)

Мөхәррире *И. Зөлкарнәй*
Бизәлеш мөхәррире *Ф. Хәсьянова*
Техник мөхәррире *А. Газизҗанова*

ИБ № 6251

Җыярга тапшырылды 2.04.91. Басарга кул куелды 9.03.92. Форматы 60 × 90 1/8 100 гр. офсет кәгазе № 1. «Тип-таймс» гарнитурасы. Офсет басма. Басма табагы 2,0. Шартлы буяу-оттиск 8,0. Нәшер-хисап табагы 3,44. Тиражы 75 000 экз. Заказ И-157. «С».

Татарстан китап нәшрияты. 420111. Казан, Бауман урамы, 19.

Татарстан газета-журнал нәшрияты типографиясе.
420066. Казан, Декабристлар ур., 2.